



Naka na Nala vha khou ita tshuñwahaya. Vha khou guda nga mađi.

“Mađi ha na muvhala na muđifho, fhedzi ndi tshishumiswa tsha ndeme!” ndi Nala o mangala.




Naka a tenda, "Zwoṭhe zwi tshilaho zwi ḥoḍa mađi. Vhathu vha shumisa mađi u nwa, u bika, u kunakisa na u sheledza."

"Na u ita zwithu dzifemeni," Nala a engedza.




"Tshipiqa tshihulwane tsha muvhili tsho vhumbiwa nga mađi! Mađi ha fhedzi ḫora fhedzi. Mivhili yashu i ṭoda mađi uri i shume," ndi Naka a tshi ralo.




Nala uri, "Vhunzhi ha liphasi ho fukedzwa nga mađi a re milamboni, maishani, na mađanzheni."

Naka a tenda, "Mađi a fhira tshivhalo tsha tshararu tsha puļanete yashu."



"Fhedzi vhunzhi ha mađi a kha liphasi ndi mađi a muñó. Hu na mađi małukułuku fhedzi avhuđi, ane vhatu vha a ćođa," ndi Naka a tshi amba.



"Mađi a Iwanzhe a na muŋo, nahone zwi a kondà na u ḋura  
u bvisa muŋo kha mađi. Fhedzi vhathu vha nga si nwe mađi  
a muŋo, vha nwa mađi avhudì fhedzi!" ndi Naka o mangala.



Nala u ri, "Ee, ndi ngazwo ri tshi tea u ḥhogomela zwisima zwa mađi ashu avhuđi a kha ḥifhasi. Ri songo tshikafhadza milambo na maisha nga mashika."




Naka u ri, "Kha ri gude nga mutevheṭhađu wa mađi."

"Mađi a ya muyani a tshi bva kha ḥifhasi, a dovha a vhuyelela kha ḥifhasi," Nala a ṭalutshedza.



Nala u bvela phanda, "Mashotha mañuku a ya n̄ha lutomboni, a vhumba makole. Mañi a re kha makole a wela kha ɿifhasi sa mvula, tshifhang, kana mahada."



Naka u ri, "Ndi na ḫora, ndi khou ṭoda mađi!".

Nala a fhindula, "Ee, vhuluvhi hađu vhu ṭoda mađi uri vhu humbule na u guda! Mađi ndi vhutshilo, a fareni zwavhuđi."



## —Mbudziso

1. Ndi vhonnyi vhane vha ḥoda mađi avhuđi?  
Ndi ngani?
2. Ḋwalani zwithu zwičanu zwine zwa nga  
shumiselwa mađi avhuđi.
3. Naa kha ḥifhasi ho ḫalesa mađi avhuđi kana  
a muo? Ḥalutshedzani.
4. Olani mutevheṭhađu wa mađi. Shumisani  
maipfi a re kha tshiṭori u Ḥalutshedza zwine  
zwa itea.
5. U shanduka ha kilima ndi mini?
6. Ḥalusani nđila tharu dzine u shanduka ha  
kilima zwa kwama ngayo mađi a re kha  
ḥifhasi.